



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLIJENO:	20. IV	20. 18	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	24-9/18-3.		
VEZA:			
EPA:	423 XXVI		
SKRAĆENICA:			PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 07-1241
Podgorica, 12. aprila 2018. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 29. marta 2018. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE SAVJETA EVROPE PROTIV TRGOVINE LJUDSKIM ORGANIMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **ZORAN PAŽIN**, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde i **NIKOLA B. ŠARANOVIĆ**, generalni direktor Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju i projekte u Ministarstvu pravde.

PREDSJEDNIK
Duško Marković, s. r.

PREDLOG

ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE SAVJETA EVROPE PROTIV TRGOVINE LJUDSKIM ORGANIMA

Član 1

Potvrđuje se Konvencija Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima, sačinjena u Santiago de Compostela, 25. marta 2015. godine, u originalu na engleskom i francuskom jeziku.

Član 2

Tekst Konvencije iz člana 1 ovog zakona, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na crnogorski jezik, glasi:

Konvencija Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima

Preambula

Države članice Savjeta Evrope i druge potpisnice ove Konvencije;

Imajući u vidu Univerzalnu Deklaraciju o ljudskim pravima, usvojenu od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 10. decembra, 1948. godine, i Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (1950, ETS br.5);

Imajući u vidu Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini (1997, ETS br. 164) i Dodatni protokol uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i biomedicini u vezi presađivanja organa i tkiva ljudskog porijekla (2002, ETS br. 186);

Imajući u vidu Protokol za sprečavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudima, posebno trgovine ženama i djecom, koji dopunjuje Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (2000) i Konvenciju Savjeta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima (2005, CETS br. 197);

Imajući u vidu da je cilj Savjeta Evrope postizanje većeg jedinstva među njegovim članicama;

Imajući u vidu da trgovina ljudskim organima narušava ljudsko dostojanstvo i pravo na život i predstavlja ozbiljnu opasnost po javno zdravlje;

Odlučni da na značajan način doprinesemo suzbijanju trgovine ljudskim organima kroz uvođenje novih krivičnih djela koja će dopuniti postojeće međunarodne pravne instrumente u oblasti trgovine ljudima u svrhu uzimanja organa;

S obzirom da je svrha ove Konvencije sprečavanje i borba protiv trgovine ljudskim organima, a da se primjena odredaba Konvencije koje se tiču materijalnog krivičnog prava treba sprovesti imajući u vidu njenu svrhu i princip proporcionalnosti;

Prepoznajući da je potrebno podsticati blisku međunarodnu saradnju između država članica Savjeta Evrope kao i nečlanica, u cilju efikasne borbe protiv globalne opasnosti od trgovine ljudskim organima,

složile su se o sljedećem:

I. Ciljevi, obim primjene i korišćenje termina

Ciljevi

Član 1

1. Svrha ove Konvencije je:

- a) sprečavanje i suzbijanje trgovine ljudskim organima obezbjeđivanjem kriminalizacije određenih djela;
- b) zaštita prava žrtava krivičnih djela utvrđenih u skladu sa ovom Konvencijom;
- c) olakšavanje saradnje u suzbijanju trgovine ljudskim organima na nacionalnom i međunarodnom nivou.

2. Da bi se osiguralo efikasno sprovođenje odredbi Konvencije od strane država potpisnica, njome se uspostavlja poseban mehanizam za praćenje.

Obim primjene i upotreba termina

Član 2

1. Ova Konvencija se primjenjuje na trgovinu ljudskim organima u svrhu presađivanja ili u druge svrhe, kao i na druge oblike nezakonitog uzimanja i nelegalnog usađivanja.

2. Za svrhe ove Konvencije, izraz:

- "Trgovina ljudskim organima" podrazumijeva svaku nezakonitu aktivnost u vezi sa ljudskim organima u skladu sa odredbama člana 4 stav 1 i čl. 5, 7, 8 i 9 ove Konvencije;

- "Ljudski organ" podrazumijeva odvojeni dio ljudskog tijela, sačinjen od različitih tkiva, koji održava svoju strukturu, vaskularizaciju i sposobnost razvijanja fizioloških funkcija sa značajnim nivoom autonomije. Dio organa se takođe smatra organom ako se njegova funkcija koristi u istu svrhu koju ima cio organ u ljudskom tijelu, pri tom zadržavajući iste, uslove vezane za strukturu i vaskularizaciju.

Princip nediskriminacije

Član 3

Implementacija odredbi ove Konvencije od strane država potpisnica, a posebno korišćenje mjera za zaštitu prava žrtava, obezbijediće se bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, starost, vjeroispovest, političko ili bilo koje drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, veza s nekom nacionalnom manjinom, imovinsko stanje, rođenje, seksualna orijentacija, zdravstveno stanje, invaliditet ili drugi status.

II. Materijalno krivično pravo

Nedozvoljeno uzimanje ljudskih organa

Član 4

1. Svaka strana će preduzeti neophodne zakonodavne i druge mjere kako bi se uzimanje ljudskih organa od živih ili preminulih davaoca propisalo kao krivično djelo u njenom domaćem zakonodavstvu, kada je učinjeno sa umišljajem:

- a) gdje se uzimanje obavlja bez slobodne, informisane i posebne saglasnosti živog ili preminulog davaoca, ili, u slučaju preminulog davaoca, gdje uzimanje nije odobreno domaćim zakonodavstvom;
- b) gdje je živom davaocu, ili trećem licu, ponuđena finansijska dobit ili slična prednost u zamjenu za uzimanje organa;
- c) gdje je trećoj strani ponuđena ili je ista primila finansijsku dobit ili sličnu prednost u zamjenu za uzimanje organa od preminulog davaoca.

2. Svaka država ili Evropska unija može, u trenutku potpisivanja ili prilikom deponovanja instrumenta potvrđivanja, prihvatanja ili odobravanja, izjavom upućenom generalnom sekretaru Savjeta Evrope, izjaviti da zadržava pravo da ne primijeni stav 1. ovog člana na uzimanje ljudskih organa od živih davaoca u izuzetnim slučajevima i u skladu sa odgovarajućim garancijama ili odredbama o saglasnosti sadržanim u domaćem zakonodavstvu. Svaka rezerva izražena na osnovu ovog stava sadržaće kratku izjavu o relevantnom domaćem zakonu.

3. Izraz "finansijska dobit ili slična prednost", u smislu stava 1 tač. b i c, neće uključivati naknadu za gubitak zarade i sve druge opravdane troškove prouzrokovane uzimanjem organa ili srodnim ljekarskim pregledima, ili naknadu u slučaju štete koja nije svojstvena uzimanju organa.

4. Svaka strana će razmotriti preduzimanje neophodnih zakonodavnih ili drugih mjera kako bi se uzimanje ljudskih organa od živih ili preminulih davaoca propisalo kao krivično djelo u domaćem zakonodavstvu, gdje se uzimanje obavlja izvan okvira domaćeg sistema presađivanja, ili kada se uzimanje vrši u suprotnosti sa osnovnim principima nacionalnih zakona ili pravila o presađivanju. Ako država potpisnica ustanovi krivična djela u skladu sa ovom odredbom, ona će nastojati da primjenjuje i čl. 9 do 22 na takva krivična djela.

Korišćenje bespravno uzetih organa za svrhe usađivanja ili druge svrhe osim usađivanja

Član 5

Svaka država potpisnica će preduzeti neophodne zakonodavne i druge mjere kako bi se korišćenje nedozvoljeno uzetih organa opisano u članu 4 stav 1, za svrhe usađivanja ili druge svrhe osim usađivanja, propisalo kao krivično djelo u njenom domaćem zakonodavstvu, kada je učinjeno sa umišljajem.

Usađivanje organa van domaćeg sistema presađivanja ili u suprotnosti sa osnovnim principima nacionalnog zakonodavstva o presađivanju

Član 6

Svaka država potpisnica će razmotriti preduzimanje neophodnih zakonodavnih ili drugih mjera kako bi se usađivanje ljudskih organa od živih ili preminulih davaoca propisala kao krivično djelo u njenom domaćem zakonodavstvu, kada je učinjena sa umišljajem, gdje se usađivanje obavlja izvan okvira domaćeg sistema presađivanja, ili gdje se usađivanje vrši u suprotnosti sa osnovnim principima nacionalnog zakonodavstva ili pravila o presađivanju. Ako država potpisnica ustanovi krivična djela u skladu sa ovom odredbom, ona će nastojati da primjenjuje i čl. 9 do 22 na takva krivična djela.

Nezakonito traženje, regrutovanje, nudenje i zahtijevanje neosnovane prednosti

Član 7

1. Svaka država potpisnica će preduzeti neophodne zakonodavne i druge mjere kako bi traženje i regrutovanje davaoca ili primaoca organa propisala kao krivično djelo u njenom domaćem zakonodavstvu, kada su učinjeni sa umišljajem, i gdje se sprovode radi finansijske dobiti ili uporedive koristi za lice koje navodi ili regrutuje, ili za treće lice.

2. Svaka država potpisnica će preduzeti neophodne zakonodavne i druge mjere kako bi se propisalo kao krivično djelo, kada je učinjeno sa umišljajem, obećavanje, nudenje ili davanje od strane bilo kog lica, direktno ili indirektno, bilo koje neosnovane koristi zdravstvenim radnicima, javnim funkcionerima ili licima koja vode ili rade za subjekte u privatnom sektoru u bilo kom svojstvu, sa ciljem vršenja ili olakšavanja uzimanja ili usađivanja ljudskog organa, gdje se uzimanje ili usađivanje odvijaju pod okolnostima koje su opisane u članu 4 stav 1 ili članu 5 i gdje je to primjenjivo, u članu 4 stav 4 ili članu 6.

3. Svaka država potpisnica će preduzeti neophodne zakonodavne i druge mjere kako bi se propisalo kao krivično djelo, kada je učinjeno sa umišljajem, zahtijevanje ili prihvatanje od zdravstvenih radnika, javnih funkcionera ili lica koja upravljaju ili rade za subjekte u privatnom sektoru u bilo kom svojstvu, bilo kakve neosnovane prednosti u cilju obavljanja ili olakšavanja uzimanja ili usađivanja ljudskog organa, gdje se uzimanje ili usađivanje odvijaju pod okolnostima koje su opisane u članu 4 stav 1 ili članu 5 i gdje je to primjenjivo u članu 4 stav 4 ili članu 6.

Priprema, očuvanje, skladištenje, transport, prenošenje, prijem, uvoz i izvoz nedozvoljeno uzetih ljudskih organa

Član 8

Svaka država potpisnica će preduzeti neophodne zakonodavne i druge mjere kako bi propisala kao krivično djelo u njenom domaćem zakonodavstvu, kada je počinjeno sa umišljajem, sljedeće:

- a) priprema, čuvanje i skladištenje ljudskih organa na nedozvoljen način opisan u članu 4 stav 1 i gdje je to primjenjivo, u članu 4 stav 4;
- b) transport, prenošenje, prijem, uvoz i izvoz nedozvoljeno uzetih ljudskih organa na način opisan u članu 4 stav 1 i kada je to primjenjivo u članu 4 stav 4.

Pomaganje ili podsticanje i pokušaj

Član 9

1. Svaka država potpisnica će preduzeti neophodne zakonodavne i druge mjere kako bi se pomaganje ili podsticanje na izvršenje bilo kog od krivičnih djela utvrđenih u skladu sa ovom Konvencijom propisali kao krivična djela, kada su učinjena sa umišljajem.
2. Svaka država potpisnica će preduzeti neophodne zakonodavne i druge mjere kako bi se namjerni pokušaj da se počini bilo koje od krivičnih djela utvrđenih u skladu sa ovom Konvencijom propisao kao krivično djelo.
3. Svaka država potpisnica ili Evropska unija može u trenutku potpisivanja ili prilikom deponovanja instrumenta potvrđivanja, prihvatanja ili odobravanja, izjavom upućenom

generalnom sekretaru Savjeta Evrope, izjaviti da zadržava pravo da ne primjenjuje stav 2 ili da ga primjenjuje samo u određenim slučajevima ili okolnostima, na djela utvrđena u skladu sa čl. 7 i 8.

Nadležnost

Član 10

1. Svaka država potpisnica će preduzeti takve zakonodavne ili druge mjere koje mogu biti potrebne kako bi utvrdila nadležnost nad svim krivičnim djelima predviđenim ovom Konvencijom, kada je krivično djelo počinjeno:

- a) na njenoj teritoriji; ili
- b) na brodu koji plovi pod zastavom te zemlje; ili
- c) u vazduhoplovu koji je registrovan po zakonima te države potpisnice; ili
- d) od strane jednog od njenih državljana; ili
- e) od strane lica koje ima prebivalište na njenoj teritoriji.

2. Svaka država potpisnica će nastojati da preduzme neophodne zakonodavne ili druge mjere kako bi utvrdila nadležnost nad svim krivičnim djelima predviđenim ovom Konvencijom, gdje je djelo počinjeno protiv njenog državljanina ili lica koja ima prebivalište na njenoj teritoriji.

3. Svaka država potpisnica ili Evropska unija može u trenutku potpisivanja ili prilikom deponovanja instrumenta potvrđivanja, prihvatanja ili odobravanja, izjavom upućenom generalnom sekretaru Savjeta Evrope, izjaviti da zadržava pravo da ne primjenjuje, ili da primjenjuje samo u određenim slučajevima ili okolnostima, pravila o nadležnosti iz stava 1 tač. d i e ovog člana.

4. Za gonjenje zbog krivičnih dela utvrđenih u skladu sa ovom Konvencijom, svaka država potpisnica će preduzeti neophodne zakonodavne ili druge mjere kako bi se osiguralo da njena nadležnost u pogledu stava 1 tač. d i e ovog člana ne bude podređena uslovu da se krivično gonjenje može pokrenuti samo nakon prijavljivanja od strane žrtve ili davanja informacija od strane države o mjestu gdje je krivično djelo počinjeno.

5. Svaka država potpisnica ili Evropska unija može u trenutku potpisivanja ili prilikom deponovanja instrumenta potvrđivanja, prihvatanja ili odobravanja, izjavom upućenom generalnom sekretaru Savjeta Evrope, izjaviti da zadržava pravo da ne primjenjuje ili da primjenjuje samo u određenim slučajevima stav 4 ovog člana.

6. Svaka država potpisnica će preduzeti neophodne zakonodavne ili druge mjere kako bi se utvrdila nadležnost nad krivičnim djelima propisanim u skladu sa ovom konvencijom, u slučajevima u kojima je navodni počinitelj prisutan na njenoj teritoriji, a nije izručen drugoj državi isključivo na osnovu njegovog ili njenog državljanstva.

7. Kada više država potpisnica tvrdi da ima nadležnost nad navodnim krivičnim djelom utvrđenim u skladu sa ovom Konvencijom, države potpisnice će se, po potrebi, konsultovati sa ciljem utvrđivanja najpogodnije nadležnosti za krivično gonjenje.

8. Ne dovodeći u pitanje opšta pravila međunarodnog prava, ova Konvencija ne isključuje bilo kakvu krivičnu nadležnost države potpisnice u skladu sa njenim unutrašnjim pravom.

Odgovornost pravnih lica

Član 11

1. Svaka država potpisnica će preduzeti neophodne zakonodavne i druge mjere kako bi se osiguralo da se pravna lica mogu smatrati odgovornim za djela utvrđena u skladu sa ovom Konvencijom, ako su počinjena u njihovu korist od strane bilo kog fizičkog lica koje djeluje bilo pojedinačno ili kao dio organa pravnog lica, koje ima vodeću poziciju unutar njega na osnovu:

- a) ovlašćenja za zastupanje tog pravnog lica;
- b) ovlašćenja da donosi odluke u ime tog pravnog lica;
- c) ovlašćenja da vrši kontrolu unutar tog pravnog lica.

2. Osim u slučajevima predviđenim u stavu 1 ovog člana, svaka država potpisnica će preduzeti neophodne zakonodavne i druge mjere kako bi se osiguralo da se pravno lice može smatrati odgovornim kada nedostatak nadzora ili kontrole od strane fizičkog lica iz stava 1 omogući izvršenje krivičnog djela utvrđenog u skladu sa ovom Konvencijom u korist tog pravnog lica od strane fizičkog lica koje djeluje u njegovo ime.

3. U skladu sa pravnim principima države potpisnice, odgovornost pravnog lica može biti krivična, građanska ili upravna.

4. Takva odgovornost neće dovesti u pitanje krivičnu odgovornost fizičkih lica koja su počinila krivično djelo.

Sankcije i mjere

Član 12

1. Svaka država potpisnica će preduzeti neophodne zakonodavne i druge mjere kako bi se osiguralo da djela ustanovljena ovom Konvencijom budu kažnjiva efikasnim, proporcionalnim i odvratajućim sankcijama. Ove sankcije obuhvataju, za krivična djela utvrđena u skladu sa članom 4 stav 1 i gdje je to primjenjivo članom 5 i čl. 7 do 9, ako su počinjena od strane fizičkih lica, kazne lišenja slobode koje mogu dovesti do izručenja.

2. Svaka država potpisnica će preduzeti neophodne zakonodavne i druge mjere kako bi se osiguralo da pravna lica koja su odgovorna u skladu sa članom 11, podliježu efikasnim,

proporcionalnim i odvraćajućim sankcijama, uključujući i krivične ili nekrivične novčane kazne, a može uključiti i druge mjere, kao što su:

- a) privremena ili trajna suspenzija vršenja privredne djelatnosti;
- b) stavljanje pod sudski nadzor;
- c) sudska naredba o zatvaranju.

3. Svaka država potpisnica će preduzeti neophodne zakonodavne i druge mjere kako bi:

- a) Dozvolila zaplenu i konfiskaciju imovine stečene krivičnim djelima utvrđenim u skladu sa ovom konvencijom, ili imovine čija vrijednost odgovara takvim prihodima;
- b) Omogućila privremeno ili trajno zatvaranje svakog objekta koji se koristi za obavljanje bilo kog krivičnog djela utvrđenog u skladu sa ovom konvencijom, bez prejudiciranja prava bona fide trećih lica, ili uskraćivanje izvršiocu krivičnog dela, privremeno ili trajno, u skladu sa relevantnim odredbama unutrašnjeg prava, obavljanja profesionalne djelatnosti koja se odnosi na izvršenja bilo kog krivičnog djela utvrđenog u skladu sa ovom Konvencijom.

Otežavajuće okolnosti

Član 13

Svaka država potpisnica će preduzeti neophodne zakonodavne i druge mjere kako bi se osiguralo da sledeće okolnosti, u mjeri u kojoj već ne čine dio konstitutivnih elemenata krivičnog djela, mogu u skladu sa relevantnim odredbama domaćeg zakonodavstva, biti uzete u razmatranje kao otežavajuće okolnosti pri određivanju kazne u odnosu na krivična djela ustanovljena u skladu sa ovom Konvencijom:

- a) djelo koje je izazvalo smrt ili ozbiljno oštećenje fizičkog ili mentalnog zdravlja žrtve;
- b) djelo koje je izvršeno od strane lica koje zloupotrebljava svoj položaj;
- c) djelo koje je izvršeno u okviru kriminalne organizacije;
- d) počinitelj je ranije osuđivan za krivična djela utvrđena ovom Konvencijom;
- e) djelo učinjeno prema djetetu ili bilo kojoj drugoj naročito ranjivoj osobi.

Prethodne osude

Član 14

Svaka država potpisnica će preduzeti neophodne zakonodavne i druge mjere da se obezbijedi mogućnost da se prilikom određivanja sankcije uzmu u obzir konačne kazne izrečene od strane druge države potpisnice u odnosu na krivična djela predviđena ovom Konvencijom.

II. Krivično procesno pravo

Iniciranje i nastavak postupka

Član 15

Svaka strana će preduzeti neophodne zakonodavne i druge mjere kako bi se osiguralo da istraga ili gonjenje krivičnih djela utvrđenih u skladu sa ovom konvencijom ne budu podređeni žalbi i da se postupak može nastaviti čak i ako se povuče tužba.

Krivična istraga

Član 16

Svaka država potpisnica će preduzeti neophodne zakonodavne i druge mjere, u skladu sa principima svog domaćeg zakonodavstva, kako bi se osigurala efikasna istraga i gonjenje krivičnih djela utvrđenih ovom Konvencijom.

Međunarodna saradnja

Član 17

1. Države potpisnice će saradivati jedne sa drugima u skladu sa odredbama ove Konvencije i u skladu sa relevantnim važećim međunarodnim i regionalnim instrumentima i aranžmanima dogovorenim na osnovu jednoobraznog ili recipročnog zakonodavstva i svog domaćeg zakonodavstva, u najvećoj mogućoj mjeri, u cilju istrage ili postupka u vezi krivičnih djela utvrđenih ovom Konvencijom, uključujući i oduzimanje ili konfiskaciju imovine.
2. Države potpisnice će saradivati u najvećoj mogućoj mjeri u skladu sa relevantnim važećim međunarodnim, regionalnim i bilateralnim ugovorima o ekstradiciji i međusobnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima u vezi krivičnih djela utvrđenih ovom Konvencijom.
3. Ako država potpisnica koja sprovodi izručenje ili pruža uzajamnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima uslovljenu postojanjem ugovora primi zahtjev za izručenje ili pravnu pomoć u krivičnim stvarima od države potpisnice sa kojom nema takav ugovor, ona može, djelujući u potpunoj saglasnosti sa svojim obavezama utvrđenim međunarodnim pravom i pod uslovima predviđenim domaćim zakonodavstvom zamoljene države članice, smatrati ovu Konvenciju pravnim osnovom za izručenje ili uzajamnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima u vezi krivičnih djela utvrđenih ovom Konvencijom.

IV. Mjere zaštite

Zaštita žrtava

Član 18

Svaka država potpisnica će preduzeti neophodne zakonodavne i druge mjere za zaštitu prava i interesa žrtava krivičnih djela utvrđenih u skladu sa ovom Konvencijom, naročito:

- a) osiguranjem da žrtve imaju pristup informacijama koje su važne za njihov slučaj, a koje su neophodne za zaštitu njihovog zdravlja i drugih relevantnih prava;
- b) pomoć žrtvama u njihovom fizičkom, psihičkom i socijalnom oporavku;
- c) obezbjeđivanjem, u svom domaćem zakonodavstvu, prava žrtve na odštetu od strane počinioca.

Prava žrtava u krivičnom postupku

Član 19

1. Svaka država potpisnica će preduzeti neophodne zakonodavne i druge mjere za zaštitu prava i interesa žrtava u svim fazama krivičnih istraga i postupaka, naročito:

- a) informišući ih o njihovim pravima i uslugama na raspolaganju i, na zahtjev, dajući odgovore na njihovu žalbu, podržane optužbe, status krivičnog postupka, osim ukoliko u izuzetnim slučajevima takvo obavještanje može negativno uticati na pravilno rešavanje slučaja, kao i njihovu ulogu u njemu, kao i ishod slučaja;
- b) omogućavajući im, na način koji je u skladu sa procesnim pravilima domaćeg zakonodavstva, da budu saslušani, da obezbijede dokaze i iskažu svoje stavove, potrebe i probleme, direktno ili preko posrednika, i da se isti razmotre;
- c) pružajući im odgovarajuće službe podrške, tako da su im prava i interesi uredno predstavljani i uzeti u obzir;
- d) obezbjeđujući efikasne mjere za njihovu bezbjednost, kao i bezbjednost njihovih porodica, od zastrašivanja i odmazde.

2. Svaka država potpisnica će osigurati da žrtve imaju pristup informacijama o relevantnim sudskim i upravnim postupcima, počev od prvog kontakta sa nadležnim organima.

3. Svaka država potpisnica će osigurati da žrtve imaju pristup pravnoj pomoći u skladu sa domaćim zakonodavstvom i besplatnu pravnu pomoć gdje je to opravdano, kada je moguće da oni dobiju status stranke u krivičnom postupku.

4. Svaka država potpisnica će preduzeti neophodne zakonodavne i druge mjere kako bi se osiguralo da žrtve krivičnog djela utvrđenog ovom Konvencijom počinjenog na teritoriji

države potpisnice u kojoj nemaju boravište mogu podnijeti tužbu nadležnim organima države u kojoj imaju boravište.

5. Svaka država potpisnica će, putem zakonodavnih ili drugih mjera, u skladu sa uslovima predviđenim njenim domaćim zakonodavstvom, obezbijediti mogućnost za grupe, fondacije, udruženja ili vladine ili nevladine organizacije, da pomognu i/ili pruže podršku žrtvama uz njihovu saglasnost tokom krivičnih postupaka koji se odnose na krivična djela predviđena ovom Konvencijom.

Zaštita svjedoka

Član 20

1. Svaka država potpisnica će, u okviru svojih mogućnosti i u skladu sa uslovima predviđenim domaćim zakonodavstvom, obezbijediti efikasnu zaštitu od moguće odmazde ili zastrašivanja svjedoka u krivičnom postupku, koji su svjedočili o krivičnim djelima obuhvaćenim ovom Konvencijom i, po potrebi, njihovim rođacima i drugim njima bliskim osobama.
2. Stav 1 ovog člana se primjenjuje i na žrtve, ukoliko su one svjedoci.

V. Preventivne mjere

Mjere na nacionalnom nivou

Član 21

1. Svaka država potpisnica će preduzeti neophodne zakonodavne i druge mjere kako bi se osiguralo:
 - a) postojanje transparentnog domaćeg sistema za presađivanje ljudskih organa;
 - b) jednak pristup uslugama presađivanja organa za pacijente;
 - c) adekvatno prikupljanje, analizu i razmjenu informacija koje se odnose na krivična djela iz ove Konvencije u saradnji između svih relevantnih organa.
2. U cilju sprečavanja i borbe protiv trgovine ljudskim organima, svaka država potpisnica će preduzeti mjere, prema potrebi:
 - a) da pruži informacije ili ojača obuku za zdravstvene radnike i relevantne zvaničnike u prevenciji i borbi protiv trgovine ljudskim organima;
 - b) da promovira kampanje upućene javnosti za podizanje svijesti o nezakonnosti i opasnostima trgovine ljudskim organima.

3. Svaka država potpisnica će preduzeti neophodne zakonodavne i druge mjere da se zabrani reklamiranje potrebe za, ili dostupnost ljudskih organa, sa ciljem ponude ili traženja materijalne ili njoj slične koristi.

Mjere na međunarodnom nivou

Član 22

Države potpisnice će u najvećoj mogućoj mjeri saradivati jedne sa drugima u cilju sprečavanja trgovine ljudskim organima. Konkretno, države potpisnice će:

- a) izvještavati Komitet država potpisnica na njegov zahtjev, o broju slučajeva trgovine ljudskim organima u okviru svojih nadležnosti;
- b) odrediti nacionalnu kontakt tačku za razmjenu informacija koje se odnose na trgovinu ljudskim organima.

VI. Mehanizam za praćenje

Komitet država potpisnica

Član 23

1. Komitet država potpisnica će biti sastavljen od predstavnika država potpisnica Konvencije.
2. Komitet država potpisnica saziva Generalni sekretar Savjeta Evrope. Njegov prvi sastanak će biti održan u roku od godinu dana nakon stupanja na snagu ove konvencije za deset potpisnica koje su je ratifikovale. Nakon toga će se sastajati kad god najmanje jedna trećina država potpisnica ili generalni sekretar to zahtijevaju.
3. Komitet država potpisnica će usvojiti svoj poslovnik o radu.
4. Komitet država potpisnica će imati pomoć Sekretarijata Savjeta Evrope u obavljanju svojih funkcija.
5. Država potpisnica koja nije članica Savjeta Evrope će doprinijeti finansiranju Komiteta država potpisnica na način o kojem odluči Komitet ministara u konsultaciji sa tom državom potpisnicom.

Ostali predstavnici

Član 24

1. Parlamentarna skupština Savjeta Evrope, Evropski komitet za probleme kriminala (CDPC), kao i drugi relevantni nevladini i naučni komiteti Savjeta Evrope će imenovati svog predstavnika u Komitetu država potpisnica u cilju doprinosa multisektorskog i multidisciplinarnog pristupa.
2. Komitet ministara može pozvati i druga tijela Savjeta Evrope da imenuju svog predstavnika u Komitetu država potpisnica nakon konsultacija sa istim.
3. Predstavnici relevantnih međunarodnih tijela mogu biti primljeni kao posmatrači u Komitetu država potpisnica nakon postupka utvrđenog odgovarajućim pravilima Savjeta Evrope.
4. Predstavnici relevantnih zvaničnih organa država potpisnica mogu biti primljeni kao posmatrači u Komitetu država potpisnica nakon postupka utvrđenog odgovarajućim pravilima Savjeta Evrope.
5. Predstavnici civilnog društva, a posebno nevladine organizacije, mogu biti primljeni kao posmatrači u Komitetu država potpisnica nakon postupka utvrđenog odgovarajućim pravilima Savjeta Evrope.
6. U imenovanju predstavnika iz st. 2 do 5 ovog člana, obezbjediće se uravnotežena zastupljenost različitih sektora i disciplina.
7. Predstavnici imenovani na osnovu st. 1 do 5 ovog člana učestvuju na sastancima Komiteta država potpisnica bez prava glasa.

Funkcije Komiteta država potpisnica

Član 25

1. Komitet država potpisnica će pratiti sprovođenje ove konvencije. Poslovníkom o radu Komiteta država potpisnica će se utvrditi postupak za ocjenu sprovođenja ove Konvencije, kroz multisektoralni i multidisciplinarni pristup.
2. Komitet država potpisnica će takođe olakšati prikupljanje, analizu i razmjenu informacija, iskustava i dobre prakse među državama kako bi unaprijedile svoje kapacitete za sprečavanje i suzbijanje trgovine ljudskim organima. Komitet može iskoristiti stručnost drugih relevantnih komisija i tijela Savjeta Evrope.
3. Pored toga, Komitet država potpisnica će, gdje je to moguće:

- a) olakšati efikasnu upotrebu i primjenu ove Konvencije, uključujući identifikaciju problema koji mogu nastati i efekte svake izjave ili rezerve prema odredbama ove Konvencije;
- b) izraziti mišljenje o bilo kom pitanju koje se tiče primjene ove Konvencije i olakšati razmjenu informacija o značajnim pravnim, političkim ili tehnološkim dešavanjima;
- c) napraviti konkretne preporuke državama potpisnicama u vezi primjene ove Konvencije.

4. Evropski komitet za probleme kriminala (CDPC) treba da bude periodično informisan o aktivnostima pomenutim u st. 1, 2 i 3 ovog člana.

VII. Odnos prema drugim međunarodnim instrumentima

Odnos prema drugim međunarodnim instrumentima

Član 26

1. Ova Konvencija ne utiče na prava i obaveze koji proističu iz odredbi drugih međunarodnih instrumenata kojima su potpisnice ove Konvencije potpisnice ili će postati potpisnice i koji sadrže odredbe o pitanjima koja uređuje ova Konvencija.

2. Države potpisnice Konvencije mogu da zaključuju bilateralne ili multilateralne sporazume jedna sa drugom o stvarima koje su definisane ovom Konvencijom, u cilju dopune ili jačanja njenih odredbi ili olakšavanja primjene principa koji su sadržani u njoj.

VII. Izmjene i dopune Konvencije

Amandmani

Član 27

1. Svaki predlog za izmjenu ove konvencije predstavljen od strane države potpisnice će biti dostavljen generalnom sekretaru Savjeta Evrope i proslijeđen državama članicama Savjeta Evrope, državama potpisnicama koje nisu članice ali uživaju status posmatrača u Savjetu Evrope, Evropskoj uniji, i svakoj državi koja je pozvana da potpiše ovu Konvenciju.

2. Svaki amandman predložen od strane države potpisnice dostavlja se Evropskom komitetu za probleme kriminala (CDPC) i drugim relevantnim međuvladinim ili naučnim komitetima Savjeta Evrope, koji dostavljaju Komitetu država potpisnica svoje mišljenje o tom predloženom amandmanu.

3. Komitet ministara Savjeta Evrope će razmotriti predloženi amandman i mišljenje koje je podnio Komitet država potpisnica i, nakon konsultacija sa državama potpisnicama ove Konvencije koje nisu članice Savjeta Evrope, može da usvoji izmjene i dopune većinom predviđenom članom 20.d Statuta Savjeta Evrope.

4. Tekst svakog amandmana koji usvoji Komitet ministara u skladu sa stavom 3 ovog člana biće prosljeđen državama potpisnicama na usvajanje.

5. Svaki amandman usvojen u skladu sa stavom 3 ovog člana stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon isteka perioda od mjesec dana od datuma kada sve države obavijeste generalnog sekretara da su ga prihvatile.

X. Završne odredbe

Potpisivanje i stupanje na snagu

Član 28

1. Ova Konvencija je otvorena za potpisivanje državama članicama Savjeta Evrope, Evropskoj uniji i državama nečlanicama koje imaju status posmatrača u Savjetu Evrope. Takođe će biti otvorena za potpisivanje bilo kojoj drugoj državi koja nije članica Savjeta Evropa, na poziv Komiteta ministara. Odluku da se pozove da potpiše Konvenciju država koja nije članica donosi većina predviđena članom 20.d Statuta Savjeta Evrope, jednoglasnom odlukom predstavnika država ugovornica koje imaju pravo članstva u Komitetu ministara. Ova odluka će biti donijeta po pribavljenoj jednoglasnoj saglasnosti drugih država/Evropske unije koje izraze svoj pristanak da budu obavezane ovom Konvencijom.

2. Ova Konvencija podliježe potvrđivanju, prihvatanju ili odobrenju. Instrumenti potvrđivanja, prihvatanja ili odobravanja se deponuju kod generalnog sekretara Savjeta Evrope.

3. Ova Konvencija stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon isteka perioda od tri mjeseca nakon datuma kada je pet potpisnica, uključujući najmanje tri države članice Savjeta Evrope, izrazilo svoj pristanak da budu obavezane Konvencijom u skladu sa odredbama prethodnog stava.

4. U odnosu na bilo koju državu ili Evropsku uniju, koja naknadno izrazi svoj pristanak da bude obavezana Konvencijom, ona će stupiti na snagu prvog dana u mjesecu nakon isteka perioda od tri mjeseca nakon datuma deponovanja njenog instrumenta potvrđivanja, prihvatanja ili odobrenja.

Teritorijalna primena

Član 29

1. Svaka država ili Evropska unija može u trenutku potpisivanja ili prilikom deponovanja instrumenta potvrđivanja, prihvatanja ili odobrenja, da odredi teritoriju ili teritorije na kojima se ova Konvencija primjenjuje.

2. Svaka država potpisnica može bilo kojeg kasnijeg datuma, izjavom upućenom generalnom sekretaru Savjeta Evrope, da proširi primjenu ove Konvencije na bilo koju drugu teritoriju navedenu u izjavi, za čije je međunarodne odnose ona odgovorna ili u čije ime je ovlašćena da prihvata obaveze. U odnosu na takve teritorije, Konvencija će stupiti na snagu prvog dana u mjesecu nakon isteka perioda od tri mjeseca nakon datuma prijema takve izjave od strane generalnog sekretara.

3. Svaka izjava data na osnovu prethodna dva stava može u odnosu na bilo koju teritoriju navedenu u takvoj izjavi da se povuče putem obavještenja upućenog generalnom sekretaru Savjeta Evrope. Povlačenje će stupiti na snagu prvog dana narednog mjeseca od isteka perioda od tri mjeseca od datuma prijema takvog obavještenja od strane generalnog sekretara.

Rezerve

Član 30

1. Svaka država ili Evropska unija može u trenutku potpisivanja ili prilikom deponovanja instrumenta potvrđivanja, prihvatanja ili odobravanja, da izjavi da će koristiti jednu ili više rezervi predviđenih u članu 4 stav 2, članu 9 stav 3, članu 10 st. 3 i 5.

2. Svaka država ili Evropska unija može takođe u vrijeme potpisivanja ili deponovanja svog instrumenta potvrđivanja, prihvatanja ili odobravanja, izjaviti da zadržava pravo da primjenjuje član 5 i član 7 st. 2 i 3, samo kada su krivična djela počinjena za svrhe usađivanja, ili za svrhe usađivanja i druge svrhe utvrđene od strane države potpisnice.

3. Nijedna druga rezerva ne može biti izražena.

4. Svaka država potpisnica koja je izrazila rezervu može je u svakom trenutku povući u potpunosti ili djelimično obavještenjem upućenim generalnom sekretaru Savjeta Evrope. Povlačenje stupa na snagu od datuma prijema takvog obavještenja od strane generalnog sekretara.

Rešavanje sporova

Član 31

Komitet država potpisnica će pratiti u bliskoj saradnji sa Evropskim komitetom za probleme kriminala (CDPC) i drugim relevantnim međuvladinim ili naučnim komitetima Savjeta Evrope primjenu ove Konvencije i olakšati, kada je to potrebno, prijateljsko rešavanje svih poteškoća vezanih za njenu primjenu.

Otkazivanje

Član 32

1. Svaka strana može u svakom trenutku otkazati ovu Konvenciju putem obavještenja upućenog generalnom sekretaru Savjeta Evrope.
2. Takvo otkazivanje stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon isteka perioda od tri mjeseca od datuma prijema obavještenja od strane generalnog sekretara.

Obavještenje

Član 33

Generalni sekretar Savjeta Evrope će obavještavati države članice Savjeta Evrope, nečlanice koje uživaju status posmatrača u Savjetu Evrope, Evropsku uniju i svaku državu koja je pozvana da potpiše ovu Konvenciju u skladu sa odredbama člana 28, o:

- a) svakom potpisu;
- b) deponovanju svakog instrumenta potvrđivanja, prihvatanja ili odobrenja;
- c) svakom datumu stupanja na snagu ove Konvencije u skladu sa članom 28;
- d) bilo kojem amandmanu usvojenom u skladu sa članom 27 i datumu kada takav amandman stupa na snagu;
- e) svakoj rezervi i povlačenju rezerve ostvarene u skladu sa članom 30;
- f) svakom otkazivanju u skladu sa odredbama člana 32;
- g) svakom drugom aktu, obavještenju ili saopštenju u vezi sa ovom Konvencijom.

U potvrdu čega dolje potpisani, propisno ovlašćeni, potpisuju ovu Konvenciju.

Sačinjeno u Santiago de Compostela, 25. marta 2015. godine, na engleskom i francuskom jeziku, od kojih su oba teksta podjednako autentična, u jednom primjerku koji će biti deponovan u arhivi Savjeta Evrope. Generalni sekretar Savjeta Evrope će proslijediti ovjerene kopije svakoj državi članici Savjeta Evrope, državi nečlanici koja ima status posmatrača u Savjetu Evrope, Evropskoj uniji i svakoj državi pozvanoj da potpiše ovu konvenciju.

Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other signatories to this Convention;

Bearing in mind the Universal Declaration of Human Rights, proclaimed by the United Nations General Assembly on 10 December 1948, and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950, ETS No. 5);

Bearing in mind the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with Regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine (1997, ETS No. 164) and the Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin (2002, ETS No. 186);

Bearing in mind the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000) and the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (2005, CETS No. 197);

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Considering that the trafficking in human organs violates human dignity and the right to life and constitutes a serious threat to public health;

Determined to contribute in a significant manner to the eradication of the trafficking in human organs through the introduction of new offences supplementing the existing international legal instruments in the field of trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs;

Considering that the purpose of this Convention is to prevent and combat trafficking in human organs, and that the implementation of the provisions of the Convention concerning substantive criminal law should be carried out taking into account its purpose and the principle of proportionality;

Recognising that, to efficiently combat the global threat posed by the trafficking in human organs, close international co-operation between Council of Europe member States and non-member States alike should be encouraged,

Have agreed as follows:

Purposes, scope and use of terms

Chapter I

Purposes

Article 1

1 The purposes of this Convention are:

- a to prevent and combat the trafficking in human organs by providing for the criminalisation of certain acts;
- b to protect the rights of victims of the offences established in accordance with this Convention;
- c to facilitate co-operation at national and international levels on action against the trafficking in human organs.

2 In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties, this Convention sets up a specific follow-up mechanism.

Scope and use of terms

Article 2

1 This Convention applies to the trafficking in human organs for purposes of transplantation or other purposes, and to other forms of illicit removal and of illicit implantation.

2 For the purposes of this Convention, the term:

- “trafficking in human organs” shall mean any illicit activity in respect of human organs as prescribed in Article 4, paragraph 1 and Articles 5, 7, 8 and 9 of this Convention;
- “human organ” shall mean a differentiated part of the human body, formed by different tissues, that maintains its structure, vascularisation and capacity to develop physiological functions with a significant level of autonomy. A part of an organ is also considered to be an organ if its function is to be used for the same purpose as the entire organ in the human body, maintaining the requirements of structure and vascularisation.

Principle of non-discrimination

Article 3

The implementation of the provisions of this Convention by the Parties, in particular the enjoyment of measures to protect the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, age, religion, political or

any other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth, sexual orientation, state of health, disability or other status.

Substantive Criminal Law

Chapter II

Illicit removal of human organs

Article 4

1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally, the removal of human organs from living or deceased donors:

a where the removal is performed without the free, informed and specific consent of the living or deceased donor, or, in the case of the deceased donor, without the removal being authorised under its domestic law;

b where, in exchange for the removal of organs, the living donor, or a third party, has been offered or has received a financial gain or comparable advantage;

c where in exchange for the removal of organs from a deceased donor, a third party has been offered or has received a financial gain or comparable advantage.

2 Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply paragraph 1. a of this article to the removal of human organs from living donors, in exceptional cases and in accordance with appropriate safeguards or consent provisions under its domestic law. Any reservation made under this paragraph shall contain a brief statement of the relevant domestic law.

3 The expression "financial gain or comparable advantage" shall, for the purpose of paragraph 1, b and c, not include compensation for loss of earnings and any other justifiable expenses caused by the removal or by the related medical examinations, or compensation in case of damage which is not inherent to the removal of organs.

4 Each Party shall consider taking the necessary legislative or other measures to establish as a criminal offence under its domestic law the removal of human organs from living or deceased donors where the removal is performed outside of the framework of its domestic transplantation system, or where the removal is performed in breach of essential principles of national transplantation laws or rules. If a Party establishes criminal offences in accordance with this provision, it shall endeavour to apply also Articles 9 to 22 to such offences.

Use of illicitly removed organs for purposes of implantation or other purposes than implantation

Article 5

Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally, the use of illicitly removed

organs, as described in Article 4, paragraph 1, for purposes of implantation or other purposes than implantation.

Implantation of organs outside of the domestic transplantation system or in breach of essential principles of national transplantation law

Article 6

Each Party shall consider taking the necessary legislative or other measures to establish as a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally, the implantation of human organs from living or deceased donors where the implantation is performed outside of the framework of its domestic transplantation system, or where the implantation is performed in breach of essential principles of national transplantation laws or rules. If a Party establishes criminal offences in accordance with this provision, it shall endeavour to apply also Articles 9 to 22 to such offences.

Illicit solicitation, recruitment, offering and requesting of undue advantages

Article 7

1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally, the solicitation and recruitment of an organ donor or a recipient, where carried out for financial gain or comparable advantage for the person soliciting or recruiting, or for a third party.

2 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the promising, offering or giving by any person, directly or indirectly, of any undue advantage to healthcare professionals, its public officials or persons who direct or work for private sector entities, in any capacity, with a view to having a removal or implantation of a human organ performed or facilitated, where such removal or implantation takes place under the circumstances described in Article 4, paragraph 1, or Article 5 and where appropriate Article 4, paragraph 4 or Article 6.

3 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the request or receipt by healthcare professionals, its public officials or persons who direct or work for private sector entities, in any capacity, of any undue advantage with a view to performing or facilitating the performance of a removal or implantation of a human organ, where such removal or implantation takes place under the circumstances described in Article 4, paragraph 1 or Article 5 and where appropriate Article 4, paragraph 4 or Article 6.

Preparation, preservation, storage, transportation, transfer, receipt, import and export of illicitly removed human organs

Article 8

Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally:

a the preparation, preservation, and storage of illicitly removed human organs as described in Article 4, paragraph 1, and where appropriate Article 4, paragraph 4;

b the transportation, transfer, receipt, import and export of illicitly removed human organs as described in Article 4, paragraph 1, and where appropriate Article 4, paragraph 4.

Aiding or abetting and attempt

Article 9

1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as criminal offences, when committed intentionally, aiding or abetting the commission of any of the criminal offences established in accordance with this Convention.

2 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as a criminal offence the intentional attempt to commit any of the criminal offences established in accordance with this Convention.

3 Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply, or to apply only in specific cases or conditions, paragraph 2 to offences established in accordance with Article 7 and Article 8.

Jurisdiction

Article 10

1 Each Party shall take such legislative or other measures as may be necessary to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention, when the offence is committed:

- a in its territory; or
- b on board a ship flying the flag of that Party; or
- c on board an aircraft registered under the laws of that Party; or
- d by one of its nationals; or
- e by a person who has his or her habitual residence in its territory.

2 Each Party shall endeavour to take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention where the offence is committed against one of its nationals or a person who has his or her habitual residence in its territory.

3 Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the jurisdiction rules laid down in paragraph 1. d and e of this article.

4 For the prosecution of the offences established in accordance with this Convention, each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that its jurisdiction as regards paragraphs 1. d and e of this article is not subordinated to the condition that the prosecution can only be initiated following a report from the victim or the laying of information by the State of the place where the offence was committed.

5 Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases paragraph 4 of this article.

6 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over the offences established in accordance with this Convention, in cases where an alleged offender is present on its territory and it does not extradite him or her to another State, solely on the basis of his or her nationality.

7 When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in accordance with this Convention, the Parties involved shall, where appropriate, consult with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.

8 Without prejudice to the general rules of international law, this Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with its internal law.

Corporate liability

Article 11

1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that legal persons can be held liable for offences established in accordance with this Convention, when committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within it based on:

- a a power of representation of the legal person;
- b an authority to take decisions on behalf of the legal person;
- c an authority to exercise control within the legal person.

2 Apart from the cases provided for in paragraph 1 of this article, each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of an offence established in accordance with this Convention for the benefit of that legal person by a natural person acting under its authority.

3 Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, civil or administrative.

4 Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offence.

Sanctions and measures

Article 12

1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that the offences established in accordance with this Convention are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions. These sanctions shall include, for offences established in accordance with Article 4, paragraph 1 and, where appropriate, Article 5 and Articles 7 to 9, when committed by natural persons, penalties involving deprivation of liberty that may give rise to extradition.

2 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that legal persons held liable in accordance with Article 11 are subject to effective, proportionate and dissuasive sanctions, including criminal or non-criminal monetary sanctions, and may include other measures, such as:

- a temporary or permanent disqualification from exercising commercial activity;
- b placing under judicial supervision;
- c a judicial winding-up order.

3 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to:

- a permit seizure and confiscation of proceeds of the criminal offences established in accordance with this Convention, or property whose value corresponds to such proceeds;
- b enable the temporary or permanent closure of any establishment used to carry out any of the criminal offences established in accordance with this Convention, without prejudice to the rights of bona fide third parties, or deny the perpetrator, temporarily or permanently, in conformity with the relevant provisions of domestic law, the exercise of a professional activity relevant to the commission of any of the offences established in accordance with this Convention.

Aggravating circumstances

Article 13

Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that the following circumstances, in so far as they do not already form part of the constituent elements of the offence, may, in conformity with the relevant provisions of domestic law, be taken into consideration as aggravating circumstances in determining the sanctions in relation to the offences established in accordance with this Convention:

- a the offence caused the death of, or serious damage to the physical or mental health of, the victim;
- b the offence was committed by a person abusing his or her position;
- c the offence was committed in the framework of a criminal organisation;
- d the perpetrator has previously been convicted of offences established in accordance with this Convention;
- e the offence was committed against a child or any other particularly vulnerable person.

Previous convictions

Article 14

Each Party shall take the necessary legislative and other measures to provide for the possibility to take into account final sentences passed by another Party in relation to the offences established in accordance with this Convention when determining the sanctions.

Criminal Procedural Law

Chapter III

Initiation and continuation of proceedings

Article 15

Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that investigations or prosecution of offences established in accordance with this Convention should not be subordinate to a complaint and that the proceedings may continue even if the complaint is withdrawn.

Criminal investigations

Article 16

Each Party shall take the necessary legislative and other measures, in conformity with the principles of its domestic law, to ensure effective criminal investigation and prosecution of offences established in accordance with this Convention.

International co-operation

Article 17

1 The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this Convention and in pursuance of relevant applicable international and regional instruments and arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation and their domestic law, to the widest extent possible, for the purpose of investigations or proceedings concerning the offences established in accordance with this Convention, including seizure and confiscation.

2 The Parties shall co-operate to the widest extent possible in pursuance of the relevant applicable international, regional and bilateral treaties on extradition and mutual legal assistance in criminal matters concerning the offences established in accordance with this Convention.

3 If a Party that makes extradition or mutual legal assistance in criminal matters conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition or legal assistance in criminal matters from a Party with which it has no such a treaty, it may, acting in full compliance with its obligations under international law and subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested Party, consider this Convention as the legal basis for extradition or mutual legal assistance in criminal matters in respect of the offences established in accordance with this Convention.

Protection measures

Chapter IV

Protection of victims

Article 18

Each Party shall take the necessary legislative and other measures to protect the rights and interests of victims of offences established in accordance with this Convention, in particular by:

- a ensuring that victims have access to information relevant to their case and which is necessary for the protection of their health and other rights involved;
- b assisting victims in their physical, psychological and social recovery;
- c providing, in its domestic law, for the right of victims to compensation from the perpetrators.

Standing of victims in criminal proceedings

Article 19

1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to protect the rights and interests of victims at all stages of criminal investigations and proceedings, in particular by:

- a informing them of their rights and the services at their disposal and, upon request, the follow-up given to their complaint, the charges retained, the state of the criminal proceedings, unless in exceptional cases the proper handling of the case may be adversely affected by such notification, and their role therein as well as the outcome of their cases;
- b enabling them, in a manner consistent with the procedural rules of domestic law, to be heard, to supply evidence and have their views, needs and concerns presented, directly or through an intermediary, and considered;
- c providing them with appropriate support services so that their rights and interests are duly presented and taken into account;
- d providing effective measures for their safety, as well as that of their families, from intimidation and retaliation.

2 Each Party shall ensure that victims have access, as from their first contact with the competent authorities, to information on relevant judicial and administrative proceedings.

3 Each Party shall ensure that victims have access to legal aid, in accordance with domestic law and provided free of charge where warranted, when it is possible for them to have the status of parties to criminal proceedings.

4 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that victims of an offence established in accordance with this Convention committed in the territory of a Party other than the one where they reside can make a complaint before the competent authorities of their State of residence.

5 Each Party shall provide, by means of legislative or other measures, in accordance with the conditions provided for by its domestic law, the possibility for groups, foundations, associations or governmental or non-governmental organisations, to assist and/or support the victims with their consent during criminal proceedings concerning the offences established in accordance with this Convention.

Protection of witnesses

Article 20

1 Each Party shall, within its means and in accordance with the conditions provided for by its domestic law, provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses in criminal proceedings, who give testimony concerning offences covered by this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them.

2 Paragraph 1 of this article shall also apply to victims insofar as they are witnesses.

Prevention measures

Chapter V

Measures at domestic level

Article 21

1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure:

- a the existence of a transparent domestic system for the transplantation of human organs;
- b equitable access to transplantation services for patients;
- c adequate collection, analysis and exchange of information related to the offences covered by this Convention in co-operation between all relevant authorities.

2 With the aim of preventing and combatting trafficking in human organs, each Party shall take measures, as appropriate:

- a to provide information or strengthen training for healthcare professionals and relevant officials in the prevention of and combat against trafficking in human organs;
- b to promote awareness-raising campaigns addressed to the general public about the unlawfulness and dangers of trafficking in human organs.

3 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to prohibit the advertising of the need for, or availability of human organs, with a view to offering or seeking financial gain or comparable advantage.

Measures at international level

Article 22

The Parties shall, to the widest extent possible, co-operate with each other in order to prevent trafficking in human organs. In particular, the Parties shall:

- a report to the Committee of the Parties at its request on the number of cases of trafficking in human organs within their respective jurisdictions;
- b designate a national contact point for the exchange of information pertaining to trafficking in human organs.

Follow-up mechanism

Chapter VI

Committee of the Parties

Article 23

- 1 The Committee of the Parties shall be composed of representatives of the Parties to the Convention.
- 2 The Committee of the Parties shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within a period of one year following the entry into force of this Convention for the tenth signatory having ratified it. It shall subsequently meet whenever at least one third of the Parties or the Secretary General so requests.
- 3 The Committee of the Parties shall adopt its own rules of procedure.
- 4 The Committee of the Parties shall be assisted by the Secretariat of the Council of Europe in carrying out its functions.
- 5 A contracting Party which is not a member of the Council of Europe shall contribute to the financing of the Committee of the Parties in a manner to be decided by the Committee of Ministers upon consultation of that Party.

Other representatives

Article 24

- 1 The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the European Committee on Crime Problems (CDPC), as well as other relevant Council of Europe intergovernmental or scientific committees, shall each appoint a representative to the Committee of the Parties in order to contribute to a multisectoral and multidisciplinary approach.
- 2 The Committee of Ministers may invite other Council of Europe bodies to appoint a representative to the Committee of the Parties after consulting the latter.

3 Representatives of relevant international bodies may be admitted as observers to the Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.

4 Representatives of relevant official bodies of the Parties may be admitted as observers to the Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.

5 Representatives of civil society, and in particular non-governmental organisations, may be admitted as observers to the Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.

6 In the appointment of representatives under paragraphs 2 to 5 of this article, a balanced representation of the different sectors and disciplines shall be ensured.

7 Representatives appointed under paragraphs 1 to 5 above shall participate in meetings of the Committee of the Parties without the right to vote.

Functions of the Committee of the Parties

Article 25

1 The Committee of the Parties shall monitor the implementation of this Convention. The rules of procedure of the Committee of the Parties shall determine the procedure for evaluating the implementation of this Convention, using a multisectoral and multidisciplinary approach.

2 The Committee of the Parties shall also facilitate the collection, analysis and exchange of information, experience and good practice between States to improve their capacity to prevent and combat trafficking in human organs. The Committee may avail itself of the expertise of other relevant Council of Europe committees and bodies.

3 Furthermore, the Committee of the Parties shall, where appropriate:

- a facilitate the effective use and implementation of this Convention, including the identification of any problems that may arise and the effects of any declaration or reservation made under this Convention;
- b express an opinion on any question concerning the application of this Convention and facilitate the exchange of information on significant legal, policy or technological developments;
- c make specific recommendations to Parties concerning the implementation of this Convention.

4 The European Committee on Crime Problems (CDPC) shall be kept periodically informed regarding the activities mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 of this article.

Relationship with other international instruments

Chapter VII

Relationship with other international instruments

Article 26

1 This Convention shall not affect the rights and obligations arising from the provisions of other international instruments to which Parties to the present Convention are Parties or shall become Parties and which contain provisions on matters governed by this Convention.

2 The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.

Amendments to the Convention

Chapter VIII

Amendments

Article 27

1 Any proposal for an amendment to this Convention presented by a Party shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him or her to the member States of the Council of Europe, the non-member States enjoying observer status with the Council of Europe, the European Union, and any State having been invited to sign this Convention.

2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems (CDPC) and other relevant Council of Europe intergovernmental or scientific committees, which shall submit to the Committee of the Parties their opinions on that proposed amendment.

3 The Committee of Ministers of the Council of Europe shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the Committee of Parties and, after having consulted the Parties to this Convention that are not members of the Council of Europe, may adopt the amendment by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe.

4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.

5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which all Parties have informed the Secretary General that they have accepted it.

Final clauses

Chapter IX

Signature and entry into force

Article 28

1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, the European Union and the non-member States which enjoy observer status with the Council of Europe. It shall also be open for signature by any other non-member State of the Council of Europe upon invitation by the Committee of Ministers. The decision to invite a non-member State to sign the Convention shall be taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, and by unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers. This decision shall be taken after having obtained the unanimous agreement of the other States/European Union having expressed their consent to be bound by this Convention.

2 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five signatories, including at least three member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph.

4 In respect of any State or the European Union, which subsequently expresses its consent to be bound by the Convention, it shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Territorial application

Article 29

1 Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of

the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Reservations

Article 30

1 Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, declare that it avails itself of one or more of the reservations provided for in Articles 4, paragraph 2; 9, paragraph 3; 10, paragraphs 3 and 5.

2 Any State or the European Union may also, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, declare that it reserves the right to apply the Article 5 and Article 7, paragraphs 2 and 3, only when the offences are committed for purposes of implantation, or for purposes of implantation and other purposes as specified by the Party.

3 No other reservation may be made.

4 Each Party which has made a reservation may, at any time, withdraw it entirely or partially by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall take effect from the date of the receipt of such notification by the Secretary General.

Dispute settlement

Article 31

The Committee of the Parties will follow in close co-operation with the European Committee on Crime Problems (CDPC) and other relevant Council of Europe intergovernmental or scientific committees the application of this Convention and facilitate, when necessary, the friendly settlement of all difficulties related to its application.

Denunciation

Article 32

1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Notification

Article 33

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the non-member States enjoying observer status with the Council of Europe, the European Union, and any State having been invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 28, of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
- c any date of entry into force of this Convention in accordance with Article 28;
- d any amendment adopted in accordance with Article 27 and the date on which such an amendment enters into force;
- e any reservation and withdrawal of reservation made in pursuance of Article 30;
- f any denunciation made in pursuance of the provisions of Article 32;
- g any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done in Santiago de Compostela, this 25th day of March 2015, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which enjoy observer status with the Council of Europe, to the European Union and to any State invited to sign this Convention.

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore – Međunarodni ugovori“.

OBRAZLOŽENJE

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za potpisivanje Konvencije sadržan je u odredbama člana 15 stav 1 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da Crna Gora, na principima i pravilima međunarodnog prava, saraduje i razvija prijateljske odnose sa drugim državama, regionalnim i međunarodnim organizacijama, kao i odredbama člana 100 tačke 1 i 4 Ustava, kojima je, između ostalog, propisano da Vlada vodi unutrašnju i vanjsku politiku i zaključuje međunarodne ugovore.

II OCJENA STANJA MEĐUNARODNIH ODNOSA I CILJ DONOŠENJA ZAKONA

Na Konferenciji na visokom nivou o borbi protiv trgovine ljudskim organima 25. marta 2015. godine u Santijagu de Komposteli, u organizaciji Savjeta Evrope i Vlade Kraljevine Španije, otvorena je za potpisivanje Konvencija Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima.¹ Tom prilikom, Konvenciju su potpisale: Albanija, Austrija, Belgija, Češka, Grčka, Italija, Luksemburg, Moldavija, Norveška, Poljska, Potrugal, Španija, Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo, iste godine Konvenciju su potpisale Rusija i Irska, 2016. Letonija, 2017. Ukrajina i Malta, 2018. Jermenija, a od svih zemalja potpisnica Konvencija je do sada ratifikovana u Albaniji, Malti, Moldaviji, Norveškoj i Češkoj². Konvencija stupa na snagu 1. marta 2018. godine.

Iako u Crnoj Gori do sada nije zabilježen slučaj trgovine ljudskim organima, riječ je o pojavi koja se sagledava u širem kontekstu borbe protiv trgovine ljudskim bićima, što predstavlja stratešku orijentaciju Crne Gore na bilateralnom i multilateralnom planu, kroz „aktivno učestvovanje u radu svih međunarodnih organizacija i inicijativa koje su usmjerene na suzbijanje ovog oblika kriminala, o čemu govori broj potpisanih i ratifikovanih međunarodnih instrumenata“³: Konvencija Savjeta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima; Konvencija Ujedinjenih nacija o transnacionalnom organizovanom kriminalu; Protokol za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudima, naročito žena i djece, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala; Konvencija UN o pravima djeteta; Opcioni protokol Konvencije o pravima djeteta koji se odnosi na prodaju djece, dječiju prostituciju i dječiju pornografiju; Konvencija Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualne eksploatacije i seksualnog zlostavljanja.

Uslovi i postupak davanja, testiranja, karakterizacije, uzimanja, dobijanja, očuvanja, transporta, razmjene i presađivanja ljudskih organa od živog ili umrlog lica, radi presađivanja u tijelo drugog lica, u svrhu liječenja, obezbjeđivanja standarda kvaliteta i bezbjednosti

¹ http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdpc/conference/Santiago_de_Compostela_en.asp

² http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/216/signatures?p_auth=PKfbKU5a

³ Strategija borbe protiv trgovine ljudima 2012-2018, 8.5. Međunarodna saradnja.

organa radi zaštite zdravlja ljudi, kao i druga pitanja od značaja za ove postupke, reguliše Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja.

Krivični zakonik Crne Gore u glavi XXIV pod nazivom Krivična djela protiv zdravlja ljudi, propisao je sljedeća krivična djela koja su u vezi sa materijom koju reguliše predmetna konvencija: Nedoovoljeno presađivanje djelova tijela, Nedoovoljeno uzimanje djelova tijela radi presađivanja, Trgovina djelovima ljudskog tijela, Oglašavanje trgovine djelovima ljudskog tijela. Takođe, KZ propisuje krivično djelo Trgovina ljudima.

III OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU KONVENCIJOM SAVJETA EVROPE PROTIV TRGOVINE LJUDSKIM ORGANIMA

Konvencija proširuje dosadašnje mehanizme SE u pogledu borbe protiv trgovine ljudima, pozivajući vlade da se određena ponašanja inkriminišu i time proširi korpus krivičnih djela u oblasti trgovine ljudima i preciziraju krivična djela koja se odnose na trgovinu ljudskim organima.

Konvencija proširuje i pojam žrtve i, u zavisnosti od okolnosti, i primaoci i davaoci se mogu posmatrati kao žrtve. Konvencija propisuje pravo na kompenzaciju žrtvama od strane počinitelaca kao nadoknadu za povrede, medicinske troškove i patnje, kao i mjere prevencije, prije svega garantovanjem pravičnog i transparentnog pristupa transplantaciji u legalnim okvirima.

Konvencija prepoznaje kao krivično djelo nezakonito vađenje ljudskih organa iz živog ili preminulog donatora i ukazuje na više okolnosti koje mogu uticati na konstitutivne elemente krivičnog djela:

- kada se vađenje organa vrši bez slobodnog, informisanog i posebnog pristanka donatora ili u slučaju kada vađenje organa od preminulog donora nije predviđeno nacionalnim zakonodavstvom donatora;
- kada za vađenje organa u zamjenu za vađenje organa živi donator ili treća strana dobija finansijsku ili uporedivu korist;
- kada za vađenje organa od preminulog donora treća strana dobija finansijsku ili uporedivu korist;

Konvencija predviđa da će svaka strana preduzeti zakonodavne mjere kako bi se obezbijedilo da se određene okolnosti, ukoliko već ne čine konstitutivni element krivičnog djela, u skladu s odgovarajućim odredbama domaćeg prava, uzmu u obzir kao otežavajuće okolnosti, ako je djelo imalo za posledicu smrt ili ozbiljnu štetu za fizičko i mentalno zdravlje, ukoliko je izvršilac djela zloupotrijebio svoj položaj prilikom izvršenja krivičnog djela, ukoliko je djelo počinjeno u okviru kriminalne organizacije, ukoliko je izvršilac ranije osuđivan za krivična djela propisana konvencijom i ako je djelo izvršeno protiv djeteta ili bilo koje druge posebno ranjive osobe.

U pogledu položaja žrtve u krivičnom postupku, Konvencija uspostavlja obavezu svake strane da preduzme zakonodavne i druge mjere za zaštitu prava i interesa žrtava u svim fazama krivične istrage i postupka, naročito u pogledu informisanja žrtava o njihovim pravima i uslugama koje su im na raspolaganju, upoznavanjem žrtve sa ulogom i svrhom postupka koji joj stoje na raspolaganju, tokom postupka i stanjem u njihovom predmetu, kao i omogućavanju da u skladu sa procesnim pravilima nacionalnog prava učestvuju u postupku, bilo lično ili preko posrednika, naročito imajući u vidu efektivne mjere za pružanje sigurnosti žrtvama, i njihovim porodicama, od zastrašivanja i odmazde u krivičnom postupku. Procesni položaj žrtve treba osnažiti time što će se žrtvi omogućiti i pravo na besplatnu pravnu pomoć. Konvencija predviđa posebnu zaštitu od potencijalne odmazde i zastrašivanja svjedoka koji svjedoče u krivičnim postupcima povodom krivičnih djela obuhvaćenih ovom konvencijom.

U pogledu krivičnog zakonodavstva, posebno je značajan osvrt na sljedeće aspekte Konvencije:

- Konvencija predviđa da će države članice preduzeti neophodne mjere da se kao krivično djelo uvede korišćenje nezakonito izvađenih organa za potrebe implantacije ili druge potrebe osim implantacije, kada je to urađeno sa namjerom;
 - Konvencija predviđa da će svaka država razmotriti preduzimanje neophodnih zakonskih ili drugih mjera da propiše kao krivično djelo implantaciju ljudskih organa od živog ili preminulog donora kada se ista vrši sa namjerom i izvan okvira domaćeg transplantacionog sistema ili kada je implantacija sprovedena kršenjem osnovnih principa nacionalnog transplantacionog zakonodavstva;
 - Konvencija predviđa kažnjavanje traženja i regrutovanja donora ili primaoca organa, kada je to učinjeno sa ciljem sticanja finansijske koristi ili slične pogodnosti za osobu koja to radi odnosno za treću stranu. Ovo podrazumjeva i radnje kao što su obećavanje, nuđenje i omogućavanje od strane bilo koje osobe, direktno ili indirektno, bilo koje neprikladne prednosti odnosno povlašćenosti kod zdravstvenih radnika, javnih funkcionera odnosno osoba koje upravljaju ili su zaposleni u bilo kojem segmentu privatnog sektora, u bilo kojem kapacitetu, koji se dovodi u vezu sa vađenjem ili implantacijom organa, na način predviđen konvencijom.
 - Propisaće se kao krivično djelo i kazniti zahtijevanje ili prijem bilo kakvih neprikladnih pogodnosti, od strane gore navedenih činilaca;
 - Konvencija predviđa takođe da će strane potpisnice preduzeti neophodne mjere da u svoje zakonodavstvo kao krivično djelo propišu radnje pripreme, čuvanja, ili skladištenja nezakonito uklonjenih ljudskih organa, zatim prevoz, transfer, prijem, uvoz i izvoz nezakonito uklonjenih organa. Za ove radnje je takođe potrebno da su učinjene sa namjerom;
 - Istovremeno, preduzeće se mjere za kažnjavanje pomaganja, podstrekavanja i pokušaja izvršenja ovih krivičnih djela.
 - Konvencija takođe predviđa zaštitne mjere i naknadu štete (kompenzaciju) za žrtve kao i preventivne mjere u cilju osiguranja transparentnosti i pravednog pristupa transplantacionim uslugama (službama).
- Pored navedenog, Konvencija obuhvata i aspekte kao što su nadležnost kada je u pitanju gonjenje i suđenje za ova krivična djela, odgovornost privrednih društava, način propisivanja sankcija i mjera, propisivanje otežavajućih okolnosti, kaznenu evidenciju i osude u ovoj

oblasti, zatim se dotiče aspekata krivičnog postupka kao što su pokretanje i nastavak krivičnog postupka, krivične istrage, poziciju žrtava u krivičnim postupcima, zaštitu svjedoka, međunarodnu saradnju itd.

Posebno značajan segment koji takođe izlazi iz okvira krivičnog zakonodavstva jeste obaveza preduzimanja preventivnih mjera na unutrašnjem planu a koje se odnose na preduzimanje neophodnih zakonodavnih i drugih mjera da se obezbijedi postojanje transparentnog domaćeg sistema za transplataciju ljudskih organa, pravednog pristupa transplantacionim uslugama/službama za pacijente, adekvatno prikupljanje, analiza i razmjenu informacija koje se odnose na djela koje predviđa konvencija u saradnji sa svim relevantnim organima, zatim obezbjeđivanje informacija i jačanje treninga za zaposlene u zdravstvenim službama i relevantnih službenika koji se bave prevencijom i borbom protiv trgovine organima, promovisane i podizanje savjesti kod šire javnosti o nezakonitosti i opasnostima trgovine ljudskim organima, kao i zabrana reklamiranja potreba za ljudskim organima ili dostupnosti ljudskih organa, što bi imalo za cilj sticanje finansijske koristi.

Kao mehanizam praćenja, predviđeno je osnivanje Komiteta država članica Konvencije, kojem je potrebno da izvještavaju države potpisnice i u koji je potrebno da odrede kontakt osobu za razmjenu informacija. Komitet će imati širi spektar nadležnosti a biće sastavljen od predstavnika država članica odnosno potpisnica Konvencije.

IV PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ovog zakona nijesu potrebna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Crne Gore.

V POTREBA USAGLAŠAVANJA PROPISA

Ne postoji potreba izmjene važećih ili donošenja novih propisa. Zakonom o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika, donesenim 29. juna 2017. godine, krivična djela iz glave Glave XXIV krivična djela protiv zdravlja ljudi usaglašena su sa Konvencijom protiv trgovine ljudskim organima, na način što su dodata dva nova člana 293a i 293b:

Protivpravno uzimanje ljudskih organa ili djelova tijela

Član 293a

(1) Ko bez pisane saglasnosti, odnosno pristanka u smislu propisa kojima se uređuje presađivanje organa, od živog ili umrlog lica uzme organ ili dio tijela,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(2) Ko uzme organ ili dio tijela od živog ili umrlog lica van okvira domaćeg sistema za presađivanje ili ako uzimanje izvrši kršenjem osnovnih načela i pravila utvrđenih propisima kojima se uređuje presađivanje organa,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ko u zamjenu za uzeti organ ili dio tijela ponudi ili da imovinsku ili kakvu drugu korist,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(4) Ako je usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupila smrt ili teško narušavanje zdravlja ili je djelo učinjeno od strane više lica na organizovani način ili zloupotrebom službenog položaja ili je učinjeno prema maloljetnom licu,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

Čuvanje, prevoz, uvoz i izvoz ljudskih organa ili djelova tijela pribavljenih izvršenjem krivičnog djela

Član 293b

(1) Ko priprema, čuva ili skladišti ljudske organe ili djelove tijela pribavljene izvršenjem krivičnog djela iz člana 293a ovog zakona,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko prevozi, vrši razmjenu, prima, uvozi ili izvozi ljudske organe ili djelove tijela pribavljene izvršenjem krivičnog djela iz člana 293a ovog zakona.

(3) Ako je djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učinjeno od strane više lica na organizovan način ili zloupotrebom službenog položaja,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.



Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

Ministarstvo pravde

Naziv propisa	Zakon o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	III. PRAVOSUĐE	3. Krivično zakonodavstvo
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	24 Pravosuđe, sloboda i bezbjednost	2.2. Zakonodavni okvir D2) Borba protiv organizovanog kriminala
Ključni termini - eurovokabesriptori	- Borba protiv trgovine ljudskim organima - Savjet Evrope - Međunarodna saradnja	

Прим. број	22.03.2018		
Ори. број	Трајање	Важност	
01-019-1130/18			



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-03-3843/1

Podgorica, 21. mart 2018. godine

MINISTARSTVO PRAVDE
-n/r ministra, g-dina Zorana Pažina -

Poštovani gospodine Pažin,

Povodom *Predloga zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Konvencija proširuje dosadašnje mehanizme Savjeta Evrope u pogledu borbe protiv trgovine ljudima, pozivajući vlade da se određena ponašanja inkriminišu i time proširi korpus krivičnih djela u oblasti trgovine ljudima i preciziraju krivična djela koja se odnose na trgovinu ljudskim organima.

Na tekst *Predloga zakona* i pripremljeni *Izveštaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa*, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Na osnovu uvida u dostavljeni tekst i *Izveštaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa*, utvrđeno je da za sprovođenje ovog *Zakona* nije potrebno obezbjediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na *Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima*.

S poštovanjem,

MINISTAR
Darko Radunović

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA

Ministarstvo pravde

NAZIV PROPISA

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima

1. Definisanje problema

Koje probleme treba da riješi predloženi akt?

Koji su uzroci problema?

Koje su posljedice problema?

Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?

Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

Zakonom se u pravni sistem Crne Gore uvodi Konvencija Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima. Shodno članu 9 Ustava Crne Gore, dio unutrašnjeg pravnog poretka su potvrđeni i objavljeni međunarodni ugovori.

Usvajanje zakona predstavljalo bi kontinuitet napora Crne Gore na planu usaglašavanja sa međunarodnim standardima i razvijanja nacionalnih mehanizama na planu borbe protiv trgovine ljudima.

Iako u Crnoj Gori do sada nije zabilježen slučaj trgovine ljudskim organima, riječ je o pojavi koja se sagledava u širem kontekstu borbe protiv trgovine ljudskim bićima, što predstavlja stratešku orijentaciju Crne Gore na bilateralnom i multilateralnom planu.

Usvajanjem navedenog propisa predstavlja preventivno djelovanje. Naime, Konvencija proširuje dosadašnje mehanizme SE u pogledu borbe protiv trgovine ljudima, pozivajući vlade da se određena ponašanja inkriminišu i time proširi korpus krivičnih djela u oblasti trgovine ljudima i preciziraju krivična djela koja se odnose na trgovinu ljudskim organima.

2. Ciljevi

Koji ciljevi se postizu predloženim propisom?

Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

Konvencija proširuje dosadašnje mehanizme SE u pogledu borbe protiv trgovine ljudima, pozivajući vlade da se određena ponašanja inkriminišu i time proširi korpus krivičnih djela u oblasti trgovine ljudima i preciziraju krivična djela koja se odnose na trgovinu ljudskim organima.

Konvencija proširuje i pojam žrtve i, u zavisnosti od okolnosti, i primaoci i davaoci se mogu posmatrati kao žrtve. Konvencija propisuje pravo na kompenzaciju žrtvama od strane počinitelaca kao nadoknadu za povrede, medicinske troškove i patnje, kao i mjere prevencije, prije svega garantovanjem pravičnog i transparentnog pristupa transplantaciji u legalnim okvirima.

Programom pristupanja Crne Gore EU, Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbjednost, 2 Planovi i potrebe, 2.2 Zakonodavni okvir, D2 Borba protiv organizovanog kriminala predviđeno je donošenje navedenog zakona.

3. Opcije

Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulativnu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa)

Objasnite preferiranu opciju?

Ratifikacija sporazuma.

Nakon završene ratifikacije zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima, navedeni propis postaje dio unutrašnjeg pravnog poretka i kao takav ima primat nad domaćim zakonodavstvom i neposredno će se primjenjivati kada odnose uređuje drugačije od unutrašnjeg zakonodavstva.

4. Analiza uticaja

Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.

Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)

Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera

Propis će imati pozitivan uticaj, iz razloga što će Konvencija Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima predstavljati kontinuitet napora Crne Gore na planu usaglašavanja sa međunarodnim standardima i razvijanja nacionalnih mehanizama na planu borbe protiv trgovine ljudima.

Takođe, ova aktivnost bila bi u skladu sa ciljevima postavljenim Strategijom borbe protiv trgovine ljudima 2012-2018 kao što je praćenje " Praćenje međunarodnih standarda, unapređenje regionalne i međunarodne saradnje i neposrednih kontakata između policijskih i pravosudnih organa država u region i šire u cilju efikasnijeg suzbijanja trgovine ljudima. "

Primjena propisa neće izazvati troškove građanima i privredi, kao ni malim i srednjim preduzećima.

Propisom se ne utiče negativno na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišne konkurencije.

5. Procjena fiskalnog uticaja

Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?

Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Objasnite.

Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Objasnite.

Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?

Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?

Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?

Objasnite metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.

Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda?

Objasnite.

Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?

Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Objasnite.

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Crne Gore.

Za implementaciju navedenog propisa nije predviđeno donošenje podzakonskih akata.

Implementacijom propisa neće se ostvariti prihod za budžet Crne Gore.

Nisu postojale sugestije Ministarstva finansija.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška, ako da, kako.

Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa (kako javne ili ciljne konsultacije).

Naznačiti glavne rezultate konsultacija i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

Nije korišćena ekspertska pomoć niti su sprovedene konsultacije zainteresovanih strana, jer nije postojala potreba za ekspertskom pomoću i konsultacijama.

7. Monitoring i evaluacija

Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?

Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?

Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?

Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Nema prepreka za implementaciju propisa.

Sprovešće se dalja analiza usklađenosti krivičnog materijalnog i procesnog zakonodavstva sa Konvencijom i međunarodnim standardima iz oblast trgovine ljudima i trgovine ljudskim organima. Radiće se na jačanju kapaciteta u borbi protiv ovog vida fenomena. Takođe, akcenat će biti i na jačanju saradnje između nadležnih institucija.

Iako u Crnoj Gori do sada nije zabilježen slučaj trgovine ljudskim organima, kao glavni indikatori prema kojima se može mjeriti uspješna primjena navedenog propisa su: broj podignutih optužnica, donijetih pravosnažnih presuda, kao i broj udovoljenih zamolnica, imajući u vidu da ovi predmeti uglavnom imaju međunarodni element.

Ministarstvo pravde biće nadležno za praćenje i evaluaciju primjene navedenog propisa.

Datum i mjesto

Podgorica, 01. 3. 2018. godine

Starješina

Ministar pravde

Zoran Pažin





Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Br. 05/1-31/2

Podgorica, 12. mart 2018. godine

MINISTARSTVO PRAVDE

Poštovani,

Dopisom broj 01-019-1130/18-2 od 5. marta 2018. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima sa pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.**


Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa izjavom obrađivača propisa da ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.

S poštovanjem,



**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

		Identifikacioni broj Izjave	MP-IU/PZ/18/02
1. Naziv nacrt/predloga propisa			
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima		
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Ratification of the Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs		
2. Podaci o obrađivaču propisa			
a) Organ državne uprave koji priprema propis			
Organ državne uprave	Ministarstvo pravde		
- Sektor/odsjek	Direktorat za međunarodnu pravosudnu saradnju i projekte		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Nikola Šaranović, tel: 020 407 503, e-mail: nikola.saranovic@mpa.gov.me		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Nataša Čuković, tel: 020 407 509, e-mail: natasa.cukovic@mpa.gov.me		
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa			
- Naziv pravnog lica	/		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis			
- Organ državne uprave	Sudovi		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)			
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis			
Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa.			
b) Stepent ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti		
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava		
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava		
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
/			
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)			
- PPCG za period	2018-2020		
- Poglavlje, potpoglavlje	Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbjednost, 2 Planovi i potrebe, 2.2 Zakonodavni okvir, D2) Borba protiv organizovanog kriminala		
- Rok za donošenje propisa	II kvartal 2018.		
- Napomena			
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije			
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije			
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.			
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije			
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.			
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije			
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena			

njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
/	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima nije bilo učešća konsultanata	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / za ministra evropskih poslova
Datum: 1. marti 2018. godine	Datum: 

Prilog obrasca:

1. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MP:19/PZ/18/02		MP:19/PZ/18/02		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
/				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima		Proposal for the Law on Ratification of the Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti